

# BUGUYA TSHIVENDA

Bugu ya

4

Themo ya 4

## Gireidi ya R BUGU YA 4

Dzina:

Kilasi:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TSHIVENDA  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0731-3  
9th Edition  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



9 781431 507313

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Vho Angie Mutshekga  
Minista wa Muhasho  
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iñwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipida tsha tshirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwiñisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzioni dzavho. Thodisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani ja pfunzo hwaha muñwe na muñwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1, hu swika hune vha shuma zwavhuđi pfunzioni dzavho dza miñwaha i no ño tevhela - pfunzioni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzeswa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhujamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vhagudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauvhalo, thangelauñwala na thangelambalo, ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vhagudi avha vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwañhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshele musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanđa.


Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwa zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku ñalukanya musi vha tshi ñsimela murango wo khwañhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwa vhana vha ñewa uri vha bvedeza na u ñidowedza zwikili zwine zwa ño vha pfundisela tshikolo tsha fomaña.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalo vha tea u ranga nga u ñalukanya kufarelwe kwa bugu, u fhenda masiaři na u ñalukanya uri bugu i shuma nga ñdilade. Vha tea u ñalukanya vhushaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u ñalukanya uri matsina maipfi a re kha siaři o vhumbla nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo ñi ralovho na kha u iñwala. Vhana vha tea u alusa u ñađulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ñdowendowe dza kusikelwe kwa zwivhumbleo, vhee vho no ralo, vha ita ñdowendowe dza kusikelwe kwa mađedere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi ñivha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuñanzi tshoñthe uri vhadededzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iñwana mugede e eñthe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanđa na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzioni ya iñwana uyu i re yawe e eñthe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi ño thusa vhadededzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzioni hu u itela uri zwi bviswe ñdilani ya iñwana musi a sa athu thoma pfunzo ya fomaña.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha therlo dza 20, hu tshi shumiswa ñdila dzi no mvumvusa na u kunga vhagudi vhane vha kha ñi vha vhatuku. Ri na fulufhelo lauri vhagudi vha ño diphinä musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudededzi wavho, vho ño diphinä navho.



**Nkosi sikelel' iAfrika**  
**Maluphakanyisw' uphondo Iwayo,**  
**Yizwa imithandazo yethu,**  
**Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo.**

**Morena boloka setjhaba sa heso,**  
**O fedise dintwa le matshwenyeho,**  
**O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,**  
**Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.**

**Uit die blou van onse hemel,**  
**Uit die diepte van ons see,**  
**Oor ons ewige gebergtes,**  
**Waar die kranse antwoord gee,**

**Sounds the call to come together,**  
**And united we shall stand,**  
**Let us live and strive for freedom,**  
**In South Africa our land.**





# B u g u y a

Gireidi ya **R** HO VANGANYWA  
nnga Tshivenda

HO VANGANYWA

- \* Luambo
- \* Mbalo
- \* Zwikili zwa vhutshilo

1	Dainaso .....	2
2	Zwi <sup>ñ</sup> oni na zwikokovhi .....	12
3	Zwipuka zwa <sup>d</sup> kaka .....	22
4	Mitambo.....	32
5	U pembela .....	42



Ndaela dza zwigeriwa dici  
wandala murahu ha bugu.



Heyi bugu ndi ya:



TSHIVENDA



Bugu  
ya


4

Themo 4



# Dainaso






Kha ni የwale



Dzina ለanga ndi:

Lavhelesani zwifanyiso ni  
ambe nga tshaka dzo  
fhambananho dza dzidainaso.  
Dainaso dzo vha dzi tshi tshila nga  
ndilade?  
Izwi zwipuka zwe zwa tshila kalekale ri zwi  
divhela ngafhi?

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.












Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u  
itela uri zwi vhe 8 kha rou iñwe na iñwe.

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Itani ndowendewe ya nomboro 8.







1.2

Kha ri ite nyito

Gerani phazili ni kone u lingedza u i fhaṭa hafhu.









1.3

Kha ri ite nyito

Tanganyani zwithoma ni tshi ola tshipuka tshine tshi si tsha vha  
hone shangoni. Ni kone u khalara tshifanyiso.



Kha ri ite nyito

Shumisani zwigeriwa zwi re murahu ha  
bugu kha u ita dainaso. Ni tea u peta  
phuleithi ya bammbiri nga vhukati  
uri ni ite ngayo mutumbu. Ni kone u  
nambatedza t̄hoho, milenzhe na mutshila.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri nwale

# K

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani ledere.



# ketel

Wanani ni tangedzele ledere **k** afho tshibogisini..





1.5



Kha ri nwale

Ńwalani ḥedere **k** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi  
bulela nthā maipfi.



kat



koning



kaas



kamera



koek



koedoe

Ńwalani dzina ḥanu ni kone u nambatedza tshitikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhudī.

(Large dotted rectangular frame for drawing)

(Dashed circular frame for drawing)



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



1.6




Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona. Ri zwi divha nga mini uri ndi Tshimedzi (Lučavula)? Vhana vho ambara mini? Zwimela zwi vhonala nga ndilade?

Nambatedzani zwitikara fhethu hone.

## Ndi Tshimedzi





1.7

Dzina langa ndi:



Kharaniwale

Kharanani tshifanyiso ni bule uri ndi  
khalañwaha ifhio.



Nambatedzani  
zwitikara zwa  
maluvha ni fhedzise  
tshifanyiso tshanu.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




2




## Zwiñoni na zwikokovhi



12



Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.



### Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga  
zwipuka zwa tshaka dzo fhambananaho  
zwine na kona u zwi vhona.

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na  
mathenga?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi re na  
makwanda?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwivhumbwa zwifhio zwi no  
fhufha?

Ndi zwivhumbwa zwifhio  
zwi no bambela?

Ni kona u vhona makumba  
mangana?





## Themo ya 4 – Vhege dza 1–5

2.I



Kha ri ite nyito

Nambatedzani  
pheroti (khwamba)  
nthihi vhukati.

Nambatedzani  
pheroti nthihi nga  
ntha ha i re vhukati.

Nambatedzani  
pheroti nthihi fhasi  
ha i re vhukati.



Kha ri ite nyito

Vhandelelani maipfi haya.



tshisusu

tshi

su

su

ndou

ndo

u



okitopasi

o

ki

to

pa



khwamba

khwa


mba



notshi

no


tshi



ngwena

ngwe

na



dainaso

da

i

na

so



14

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.


2.2




Vha ri vhalele

Gerani magaraṭa aya ni a vhekanye a bve zwigwada zwa 2. Zwiñoni na zwikokovhi. Bulani uri dzina ja tshivhumbwa tshiñwe na tshiñwe li thoma nga ledere lifhio. Ni kone u vhekanya zwivhumbwa u bva kha tshiñkusa u ya kha tshihulwanesa.


Magarata aya a  
a rembulusea.




nowa



ngwena



luaviavi



tswina



phingwini



nkhwe



sekwa



goni



līvhā









2.3

Kha ri ite nyito



Gerani magaraṭa aya ni kone u dubekanya zwifanyiso uri zwi ite zwiṭori zwa 2.  
Anetshelani khonani yanu izwi zwiṭori.

Magaraṭa aya a  
a rembulusea.





2.4



Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito



Ndi pheroti ifhio i re nga phanda?

Ndi pheroti ifhio i re nga ntsha?  
Ndi pheroti ifhio i re nga fhasi?Muvhala wa pheroti i re vhukati ndi  
ufhio?Muvhala wa pheroti i re kha  
tshanda tshanu tsha monde ndi  
ufhio?Pheroti i re kha tshanda tshanu  
tsha u la i na muvhala ufhio?

17

Mudededzi: Tsaino

Deithi:




Themo ya 4 – Vhege dza 1–5




Kha ri nwale

# b

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.





Tevhedzelani ledere.



# bisi

Wanani ni tangedzele ledere **b** afho tshibogisini.





2.6



Kha ri nwale


Nwalani ledere **b** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela nthia maipfi.




**b**ambela



**b**annda



**b**ogisi








**b**ugu



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **b**.








2.7



Vha ri vhalele

Kovhelani vhana izwi zwithu zwi tshi lingana.  
Zwi oleni zwibogisini.









2.8



Vha ri vhalele


Izwi zwithu zwo lapfa lungafhani?



Ndi tshifanyiso tshifhio  
tshi re tshilapfusa nahone ndi  
tshifhio tshi  
re tshipfufhisa?



Gerani theiphi ya u ela ni ele uri izwi zwithu zwo lapfu lungafhani.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:




3



## Zwipuka zwa daka




Kha ri nwale



Lavhelesani tshifanyiso ni  
ambe nga zwipuka zwine na  
khou zwi vhona.





Mudededzi: Tsaino





Deithi:



Kha ri nwale

Itani mibvumo i no  
itwa nga zwipuka izwi.  
Ndi zwipuka zwifhio  
zwi no itesa phosho?

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.






3.I




Kha ri vhale


Anetshelani tshiṭori. Khałarani tshifhatuwo ni tshi  
sumbedza uri ndou i dipfa nga ndilade




Ndi na mme anga zwi a  
takadza.



Ndo xela.



Nthuseni u ḥoda mme anga.



Mme anga ndo vha wana.



3.2



Vha ri vhalele

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yanu uri ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi nahone ndi tshifhio tshi re na zwituku? Hu na zwibogisi zwi no lingana? Ni kone u vhala tshivhalo tsha zwithu ni tevhedzele nomboro i re yone.



	5	6
	7	q
	7	8
	3	5
	6	8
	1	4
	4	5
	3	5
	4	6
	4	9
	6	7
	8	9



### 3.3


Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Kha ri nwale

# h



Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Tevhedzelani ledere.



Wanani ni tangedzele ledere h afho tshibogisini.





3.4



Kha ri nwale

Nwalani ledere **h** ni kone u thetshelesa mibvumo  
musi ni tshi bulela nthā maipfi.



heke



holo



hemmbe




harika



Kha ri nwale

Wanani ni tagedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **h**.






3.5



Kha ri nwale

Fhedzisani u ola zwisusu izwi. Olani zwithoma u itela uri mafhafha azwo a fane. Ndi tshisu tshifhio tshi re na zwithoma zwinzhi?



28


3.6




Kha ri nwale

Gerani magaraṭa aya ni livhanye nomboro na ipfi.



Ni kone u khethekanya magaraṭa aya kha magaraṭa a zwipuka na magaraṭa a mitambo.

Magaraṭa aya a  
a rembulusea.



2




3




4





5





6




7



8



9






3.7



Kha ri ite nyito

Gerani magarata kha khethekanyo ya zwigeriwa ni  
vhone uri ni nga kona u livhanya zwifanyiso izwi na zwi re  
kha magarata nga luvhilode.

Magarata aya a  
a rembulusea.

**i****inkhi****p****papawe****b****bola****l****linga****h****haka****n****ningo****e****emere****s****saha**



Kha ri nwale

Bulani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni thetshelene na mubvumo. Ni kone u tevhedzela maipfi.



bika



baka



buka



nungu



mbungu



thungu



bege




dzhege



gege



dzhasi



bisi




tshisi




4

# Mitambo





Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.



Ndi mitambo ifhio ine na kona u i vhona zwifanyisoni izwi?  
Ni takalela mitambo ifhio?

Hu na milayo ine na i divha ya mitambo iyi?

Ndi nga mini ri na milayo mitamboni?

Ndi nga mini u tamba mitambo tshi tshithu tshavhudi kha rine?




Mudededzi: Tsaino


Deithi:



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10





Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Tevhedzelani ledere.



Wanani ni tangedzele ledere e afho tshibogisini..






4.2




Kha ri nwale

Nwalani ledere e ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela ntsha maipfi.



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo e.














4.3





Vha ri vhalele

Ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi? Vhalani uri hu na zwithu zwingana ni kone u tevhedzela nomboro i re yone.

## Themo ya 4 – Vhege dza 6-10




36



Bola ya pfuka bulasi.

4




Sam u nea vhana bola yavho.  
Vha tamba ngayo vhothe.

8


Bola ya pfuka zuu.

5




Ntakadzeni u raha boy  
nga shotho.

1




Bola ya pfuka bitshi.

6



Bola ya pfuka mudana.

3



Bola ya gonya nthā ya  
pfuka fentsi na bada.

2



Samu u gavha bola.

7



4.6



Vha ri vhalele

Vhonani uri ካና ማኑዬ በማኑዬ የኩራ ጽዜሮ ጽግናል.  
Talani mutalo u tshi bva kha ካና ማኑዬ u tshi ya kha nomboro yone.  
Tevhedzelani dzinomboro ni vhale ni tshi ya murahu u bva kha 9 u  
swika kha l.



Ntakadzeni  
o kora zwikoro  
zwa 9.

9

8

7

6

5

4

3

2


1



Ann o  
kora  
zwikoro  
zwa 5.




Lindi o kora  
zwikoro zwa 2.



Jim o  
kora zwikoro  
zwa 4.



Langanani o  
kora zwikoro  
zwa 5.




Sam o  
kora tshikoro  
tsha l.





## Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

4.7



Kha ri nwale

Lavhelesani tshifanyiso ni nwale nomboro ni tshi thoma nga l yo imela muwini.

Bulani uri ndi tshipuka tshifhio tshi re tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru, tsha vhuña, tsha vhutanu, tsha vhurathi, na tsha u fhedzisela.

Ndi tshifhio tshi no ongolowesa?

Ndi tshifhio tshi re tshitukusa?

Ndi tshifhio tshi no leluwesa?



40



4.8



Vha ri vhalele


Tevhedzelani nomboro.

Ni kone u khalara tshivhalo tshone tsha zwithu kha rou iñwe na iñwe.


6




7




8



9



10



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

41




5

# U pembela





Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri ndi u pembela huf'ho  
hune na hu divha.

Ndi u pembela huf'ho hune na hu funesa?

Ni pembelela duvha la mabebo anu nga ndilade?

Ndi u pembela huf'ho hune ha itwa nga vhanwe vhana vha  
re kilasini yanu?



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



## Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

5.I



Kha ri ite nyito

Sumbedzani avha vhana ndila ya u ya hune vha  
do pembela hone.

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.






5.2





Kha ri ite nyito

Ambani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni kone u amba uri ndi zwifhio  
zwine madzina azwo a fhela nga maledere a no fana.



Ndi zwifanyiso zwifhio zwi no thoma nga maledere a no fana?





5.3




Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito

Shumisani zwičikara kha u tama phathi iyi.





5.4



Kha ri nwale

Ndi zwiliwa zwifhio zwine na  
khou zwi vhona tshifanyisoni  
itshi?

Mutukana/musidzani a  
re mune wa phathi u na  
miywaha mingana?

Nambatedzani  
zwitikara  
fhethu hone.



47




5.5



Kha ri nwale

# r

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u nwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.





Tevhedzelani ledere.



# rinngi

Wanani ni tangedzele ledere **r** afho tshibogisini.




48

5.6




Kha ri nwale

Nwalani ledere **r** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela nthā maipfi.



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **r**.









5.7



Vha ri vhalele

Itani tshitendeledzi **tshitswuku** u mona na tshipukha **tshihulwanesa** na tshitendeledzi tsha **lutombo** u mona na tshipuka **tshitukusa** kha tshibuloko tshiñwe na tshiñwe.








5.8



Vha ri vhalele

Itani thikhi kha tshithu tshine tsha lemelesa kha rou iñwe na iñwe.



Mudededzi: Tsaino

Deithi:



## Themo ya 4 – Vhege dza 6-10

5.9



Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u itela uri  
zwi vhe 9 kha rou iñwe na iñwe.

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--



Itani ndowendōye ya nomboro 9.



52





Vha ri vhalele

Thusani rabulasi u vhala zwifuwō.


5.10




+





=




+




=



+





=




+




=



+



=



Mudededzi: Tsaino

Deithi:

53



# Zwigeriwa



## Phazili:

Gerani phazili kha mutalo wo ḥukukanyiwaho.  
Zwino ȳumani zwipida uri ni vhumble zwifanyiso.



## Zwiṇoni zwivhili:

Gerani zwiṇoni, zwi peteni ni zwi nambatedze  
nga guluu u itela uri zwi ite zwipopai zwa minwe.  
Shumisani zwiṇoni izwi kha u ita zwine zwa khou  
ambiwa nga tshirendo tshi re kha siatari la 37.

## Magaraṭa a thevhekano:



Gerani magaraṭa aya ni a dubekanye nga ngona  
ni kone u anetshela tshiṭori tsha zwine zwa khou  
bvelela kha garata liñwe na liñwe.

## Itani Dainaso:

Gerani milenzhe, ḥoho na mutshila kha mitaladzi  
mitswu. Petani phuleithi ya bammbiri nga vhukati.  
Zwino nambatedzani zwipida izwi zwi ite dainaso i  
no nga i re tshifanyisoni.

## U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi  
ya zwigeriwa.  
Tuwani nayo hayani ni i vhalele  
mashaka na dzikhonani.



# ZWIGERIWA ZWANGA



Kha ri ite nyito

Gerani siatari kha mutalo wo t̄hukukanyiwaho ni  
nambatedze siatari kha gwati ja murahu uri ni ite  
tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu henefha uri zwi  
si xele.




NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA
























NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA


NAMBATEDZANI HAFHA

NAMBATEDZANI HAFHA






Ndi na ndala. Maapula  
aya ndi oneone.




Namusi ri do dalela Jerry  
zuu. Ni t̄we zwavhūdi Jerry.




Hu khou bvelela mini? Ndi  
tou tama arali ndo vha ndi  
tshi nga dzenavho kilasini






Ndi tou tama arali ndo  
vha ndi tshi kona u  
vhala na u nwala.




Ndi khou todou ya tshikoloni.

2



Ndi mini itshi? Tshi a liwa?

3



Tshifhinga tsha u ya hayani  
tsho swika Vho Jerry. Kha ri  
tuwe.

7